

ANG LANGIT UG ANG BALAAAN NGA SYUDAD, ANG BAG-ONG JERUSALEM!

Ang Ginoong Jesus miingon sa kanhi kawatan nga nagbasol ug nakakita LANGIT sa kapasayloan, "Sa pagkatinuod, karon adlaw magauban ka kanako sa PARAISSO" (Lk.23:43).

TINUOD KINI UG MAHIMO KINING MAMAIMO!

Ang Langit susama sa?

- * Walay kinutuban nga kalipay ug pagmaya- Ang kasub-anan ug pagmaoy/ pangagho wala na (Isa. 35:10)
- * Pagkanta, pagdayeg ug pagsimba sa Ginoo (Rev. 5:9-14; 19:1-8).
- * Wala nay kamatayon, pagbangutan ug pagbakho, kasakit, pagpanungo, kangitngit ug kadautan. (Rev.20:10; 21:4; 22:1-5) Dili na kinahanglan ang Hospital, Pwersa sa Pulis, prisohan, lubnganan ug ambulansya.
- * Hingpit nga kalinaw sa kaharian sa mga mananap sa panahon sa milenyo. (Isa 11:6-9).
- * Bag-ong Langit ug bag-ong Yuta. (Isa. 65:17; 66:22; 2 Peter 3:13; Rev. 21:1).
- * Bag-ong Jerusalem na ginama sa purong bulawan, gibanabana nga 1400 to 1500 ka milya ang gitas on, gilay on ug gilapdon. Ang koral nini ginama gamit ang batong hasper, kalsada nga lunsay nga bulawan, ganghaan nga perlas nga dili gyud sirad-an (Rev. 21:15-27). Ang Arkitekto ug magtutukod sa balaang syudad mao ang Ginoo mismo. (Heb. 11:10). Dili na manginahanglan ug pagsidlak sa adlaw ug kahayag sa buwan kay ang karnero nga si Jesus mao ang Suga (Rev. 21:23; 22:5). Ang suba sa kinabuhi, ug ang trono sa Ginoo, kahoy sa kinabuhi, ug ang trono sa Ginooung ang Karnero anaa sa syudad. (Rev. 22:1-5).
- * "Pagkabalahan" ug "labaw pa kaayo" kum para aning kinabuhia. (Phil 1:21,23).
- * Giandam alang sa kaniadtong mga nahigugma sa Ginoo (James 2:5) ug sa mga matarong (Mt. 25:34-40).

UNSAON NA MAHILANGIT human sa KAMATAYON?

- * Tungod ra gayod sa grasya, dili sa binuhatan (Eph. 2:8,9).
- * Lakaw nga tinud anay ug deretso kang Jesus, pareha sa kawatan nga nakaangkon sa kapasayloan (Lk. 23:42,43 cf. Jn. 5:39,40). **Tinud anay nga pagpangayo ngadto sa Ginoo sa imong pag ampo nga iyang kaloy an ang imong pagkamakasala.** (Lk 18:13). Kinahanglan andam ka na motalikod sa imong mga sala.
- * Higugmaa si Jesus labaw pa sa imong ginikanan, kapikas sa kinabuhi, mga anak, mga igsoon ug maski pa sa imong kaugalingon. (Mt. 10:37; Lk 14:26). Si Jesus niingon, "Busa bisan kaninyo nga dili mobiya sa tanan nga iya gihuptan, dili siya mamahimo nga akong disipulo". (Lk.14:33).
- * "Pagdumili sa imo kaugalingon" ug "Pas-ana ang imong krus" matag adlaw ug pagsunod kaniya (Lk.9:23).
- * Andam kang mamatay ug motaliwan niining kinabuhia para kang Jesus ug kinahanglanon (Mt. 10:39; Lk 17:33; Rev.12:11).
- * Padayon sa pagbuhay ug maayo aron ikaw makabaton sa kinabuhing walay kinutuban (Roman 2:7).
- * Pananum ug maayong buhat alang sa Espiritu, aron makaani ug kinabuhing dayon (Gal 6:8,9).
- * Sunda ang Ginoo kay siya ang tinubdan sa kaluwasan (Heb 5:9).
- * Pagpakabuhay alang sa Ginoo (Phil 1:21). Imo kanang tulubagon sa imong kalag.
- * Ang nakapanag-iya sa Anak, may kinabuhi; apan ang wala makapanag iya sa Anak walay kinabuhi (1 Jn.5:12).

Unsa Ka Importante ang IMONG Kaluwasan?

- * Ang kinabuhing dayon kay mas importante pa kaysa sa kwarta, gugma ug relasyon, barkada, dungog, pagkainila, gahom, ug bisan sa imong pag angkon sa tibuok kalibotan. Ayaw ibaylo ang imong kalag para lang aning mga butanga (Mk 8:36). **IMONG KALUWASAN IMPORTANTE KAY TAAS KAAYO ANG ETERNIDAD!** Ang imong pagkamatinumanon kang KRISTO karon (o kulang pa) maka apekto kanimo ug usa ka gatos ka tuig sukad karon hangtud sa walay katapusan. Ang mga tawo nga anaa sa prisohan, nawad an sa panginabuhay; nawad an ug bana ug asawa, pamilya, mga kabtangan, kinabuhi ug uban pa para lang makaangkon ug kaluwasan o aron magpabilin ilang kaluwasan. Basin magbayad sad ka ug susama nga bugti para sa imong kinabuhi apan ulahi na ang tanan (Rev. 2:10-11). Kung ikaw nakigbisog alang sa kinabuhing walay katapusan para sa imong kalag ug para sa kalag sa ubang tawo. **DUOL** sa Ginoo ug sunda ang Iyang pulong ug pabiling matinumanon Kaniya. Mao kini ang pinaka maayo ug mahinungdanong butang na imong mabuhay para sa imong kaugalingon. Si Jesus nag ingon, " Panglimbasogi ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga huot; kay sultihan ko kamo, nga daghan ang maninguha sa pagsulod apan dili makasulod." (Lk. 13:24).

Ipabiling putli ang inyong kaugalingon. (1 Tim 5:22) gikan sa mga Dios-Dios (1Jn 5:21) gikan sa mga kahilayan niining kalibutana, (Jacob 1:27) ug likayi ang tanang mugna sa dautan, (1 Thess 5:22). Ayaw hupti ang mga butang aning kinabuhia kay kanang tanan lumalabay ra, talikdi ang sala ug mga tentasyon.

PAGBANTAY SA MGA MINI NGA MGA MAGTUDTUDLO (Jehova's Witness, Mormons Ekumenikanhon Katilingban). Ayaw dawad sa imong mga nadungog gikan sa Kristyanong telebisyon, radyo, pulpito, o mga libro. Kay kini sila nagtudlo lang sa tipik na kamatuoran ug bakak. Kasagaran niini makadaut lang sa imong kalag. Panghimatud-I kini nga mga pagtudlo gamit ang Pulong sa Ginoo. Kung wala kini sa **BIBLIYA, ISALIKWAY KINI**. Susiha ug Itandi ang kasuwatan gamit ang kasuwatan usab. Pagbaton ug Bibliya na sayon sabton ug adunay ensakto sa interpretasyon. Tun-e ang Bibliya. Ayaw salig sa pagsabot niini sa ubang tawo. **Si Jesus miingon, " Ang akong inahan ug ang ako ng mga igsoon, mao kad tong mga magapataling hug sa Pulong sa Diyos ug magatuman niini" (Lk.8:21).**

Si Apostol Paulo nag ingon, " Ug ang iya ni Kristo Jesus nanaglansang sa ilang unod diha sa krus dala ang mga pangibog ug mga mga tinguha niini." Sila nga mga nakasulod sa Ginharian sa Ginoo gitawag na Niya na mga "PINILI" ug "Matinud-anon nga mga Sumusunod." (Rev 17:14). Ayaw ilimod si Kristo aron usab ikaw dili Niya ilimod. (Mat 10:33; Lk12:4-5). Basaha ang sinulat ni Apostol Pedro sa (2Ptr 1:5-10). Basa, Pamalandongi, Sag-uloha ug Isubay imong gawi basi sa Pulong sa Ginoo ilabi na ang mga Kasuwatan sa "Bag-ong Maayong Balita."

IBUTANG ANG IMONG KASING-KASING SA MGA BUTANG NGA LANGITNON